

Pojedini brojevi:	Mjesečna pretplata:
U Beogradu i u krajevima zapadnoeuropskim od c. i kr. rata po cijeni od . . . . . 8 halera	U Beogradu i u krajevima zapadnoeuropskim od c. i kr. rata za jednu i etapnu poštu . . . 250
U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Herzegovini i Dalmaciji po cijeni od . . . . . 10 halera	U Hrvatskoj-Slavoniji, Bosni-Herzegovini i Dalmaciji . . . . . 250
Izvan ovog područja po cijeni od . . . . . 12 halera	U ostalim krajevima Austro-ugarske monarhije . . . 300
	U inostranstvu . . . . . 450

Oglasi po cijniku.

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.  
Uprava i primanje pretplate Topličin venac broj 21. Telefon broj 25.  
Primanje oglasa Kneza Mihajla ul. broj 33. Telefon br. 245.

## Ratni izvještaji.

### Izveštaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 7. avgusta.

#### Istočno bojište:

Kod vojne grupe maršala pl. Mackensena njemačke su čete osvojile sjeverno od Fočana ruska odbrambena postrojenja. Privedeno je 1300 zarobljenika i 13 topova.

Na gornjoj Putni propali su slabiji protivnički napadi. Na visu Casinulul neprijatelj se ponovo iznurevao u žestokim napadima, koji su mu nanijeli velike žrtve. Naši hrabri branilci svojim protivnapadom uvijek su ga ponovo potisli u ogróčenoj borbi prsa u prsa. Sjeverno od Gyergyó-Tölgyesa osvojili smo nekoliko ruskih opkopa sa onu stranu granice. Naše prodoranje kod Gurahumora zadržano, savladavajući uporni neprijateljski otpor, sve više prostora.

Imaće nema ništa važnijeg.

#### Talijansko bojište:

Na fasanskom grebenu jugo-istočno od Cavalese slomljen je našom vatrom talijanski napad. Neprijateljski batalijun pobjegao je u potpunom rasulu.

Na Soči je juče popustila topnička borba.

#### Balkansko bojište:

Stanje je nepromijenjeno.

Načelnik glavnog stožera.

### Izveštaj njemačkog vojnog vodstva.

Kb. Berlin, 7. avgusta.

#### Zapadno bojište:

Front prijestolonasljednika Rupprechta bavorskog:

U Flandriji je u pojedinim odsjecima borbeno djelatnost topništva bila živahna samo prolazno. U poput lijevak izgrađenom prednjem polju došlo je višestruko do sukoba između izvidničkih odjelenja. U Artoisu bila je uperena jaka vatra na položaje između Hullucha i Scarpe.

Front njemačkog prijestolonasljednika:

Napadaji oldenburških i württemberskih navalnih četa u bossy-ski klanas (sjeverno od druma Laon-Soissons) i kod Bery au bacana Aisni donijeli su nam zarobljenika i plijena.

## Uspjesi kod Fočana, zarobljeno 1300 neprijateljskih vojnika, zaplijenjeno 13 topova. — General-pukovnik Kövess imenovan maršalom.

#### Istočno bojište:

Front maršala princa Leopolda bavorskoga.

Položaj je nepromijenjen.

Front general-pukovnika nadvojvode Josipa:

U dolinama Sereta i Suczawe zadobili smo u borbi daljega zemljišta; u prkos žilavog otpora napredovali smo i u planinama. Ponovi rumunjski napadaji na Mgr. Casinulul kod samostana Lepsa (u dolini Putne) skrhali su se uz velike gubitke za neprijatelja.

Front maršala pl. Mackensena: U mjestnom napadaju pruski su i bavorski pukovi zauzeli na juriš ruske položaje sjeverno od Fočana. Zarobljeno je 1300 neprijateljskih vojnika, a zaplijenjeno 13 topova kao i mnogo brojno rovovsko oružje.

#### Mačedonsko bojište:

Nikakovih većih borbenih djelatnosti.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

## Veliki finansijeri i revolucija.

Isto tako kao što ni odnosi između socijal-demokratskih stranaka zaraćenih zemalja nisu posvema prekinuti, nisu prekinute ni sve veze internacionálnih velikih finansijera. Veliki finansijeri šta više stajali su uvijek u međusobnom dodiru i na taj način razvili iza kulisa mnogu živu djelatnost, koja se rezultirala iz čuvanja zajedničkih interesa. Veliki kapitalizam je namje internacionalan, on razapinje svoje mreže posvuda, gdje može da crpi neku korist. Tako vidimo, da su veliki finansijeri središnjih vlasti, naročito njemački, investirali u neprijateljskim zemljama velike svote, a da su s druge strane i neprijatelji središnjih vlasti uložili znatne svote u srednjoj Evropi. Od jednom međutim osjetila je zlatna internacionala, da je njena novčana moć ugrožena drugom jednom internacionalom, — crvenom radničkom internacionalom. Ta opasnost prirodno raste što dulje traje svjetski

rat, S toga vijest, koju je ovih dana donio londonski nedjeljni časopis „New-Europa“ o jednom novom mirovnom pokretu, koga su započeli njemački, engleski i francuski finansijeri, ne zvuči nevjerovatno. Prema toj vijesti održali su nedavno finansijeri spomenutih država na neutralnom švajcarskom zemljištu jednu konferenciju, da nadju sredstva protiv ojačanja internacionalnog socijalizma i revolucionarne bujice, kao i da vijećaju o mogućnosti, ne bi li neposrednim pregovorima svih zaraćenih stranaka isključili utjecaj stockholmske konferencije, i to za to što bi uspjeh ove konferencije značio socijalističku pobjedu. Sve su to nastojanja, da se zaštite interesi kapitalizma.

Tek nedavno upozorili smo na značajnu sukrovnju, koju romanske i anglo-američke slobodno-zidarske lože snose kao ekspozičure visoke finansije i prevratnici svojih zemalja. Danas bi htjeli kao dopunu tome skicirati veze, koje postoje između velikog kapitalizma i socijalne demokracije. Socijalni demokrate doduše uvijek su poricali da postoje takve veze. No i ako se mora priznati, da se politički konačni ciljevi objiju Internacionala ne poklapaju, ipak nas to ne smije da zbuni, jer kao što Schopenhauer posve ispravno veli, da se mišljenik nalazi uvijek na cilju, tako se i političar na protiv može idealnim ciljevima svoga programa više ili manje približavati, ali im se ne može nikada posvema priključiti. Da interesi velikog kapitalizma i socijalne demokracije ausvom dosadašnjem razvijanju tekuporedo, razabire se već iz površnog posmatranja. U prvom redu obje su te skupine internacionalne i jedna drugoj ide tako reći na ruku, pomaže je. Veliki kapitalizam namje kod slobodnog razvijanja svojih snaga upravo stvara proletarijat i time sve više pojačava vojsku nezadovoljnika. Visoka finansija je dalje demokratska, jer što su jednostavniji zahtjevi konzumnata u njihovom kućevnom gazdinstvu, to se i produkcija može jednostavnije razvijati pa tako iziskivati i manje troškove. Dalje su velikom kapitalizmu potrebni peremecaji i potresi svjetskog tržišta, kako bi se stvorila promjenljiva konjunktura, koja se daje i te kako unosno raznim razbojničkim potezima izrabiti na šte-

tu cjeline. Konačno je velikim finansijerima korumpitivna republika kao državna forma mnogo milija od čvrste konzervativne monarhije, pošto se ova posljednja upire poglavito na seljački i srednji stalež te tako omogućava mirniji privredno-politički rad producentima, kao što omogućava i srazmjerniju razdiobu narodnog imetka.

Stoga su sve revolucije počevši od 1789. godine do 1917. god. bile finansirane od velikog kapitalizma, pošto se sa svakim uspjelim prevratom na ruševinama uništenih malih i srednjih samostalnih egzistencija ojačavala moć velikog kapitala. Tako nije možda ništa značajnije za tijesne veze koje postoje između visoke finansije i prevratnika, od one velike brige, koju su 1871. godine pokazali komunardi u Parisu, kad su — u mjesto kao što se to u početku i očekivalo novac na jednake dijelove razdijelili — pred pariške banke postavili jake straže. Sloboda, bratstvo i jednakost stoje dašto i kod crvene internacionale samo na papiru; pojedini individij ima u demokratskoj Francuskoj i nadri-demokratskoj Sjevernoj Americi mnogo manje slobode nego li što je uživa svaki građanin bez razlike u Austro-Ugarskoj i Njemačkoj.

No najzad su i veliki finansijeri kao i socijalni demokrate dospjeli na onu tačku, gdje se njihovim putevima moraju raskrstiti. Ogromne svote, koje su veliki finansijeri u svim, pa i u neutralnim zemljama ratom zaradili, tako da su svuda uvedene velike poreze na ratnu dobit, pa kaišarstvo sa životnim namirnicama, protiv kojeg su vlade vodile isto tako energičnu borbu kao i konzumenti, medju njima i mase proletarijata, — to je sve uz još neke druge pojave silno ogorčilo radničke mase, koje su — na veliko razočarenje crvene internacionale — u svim zaraćenim državama a naročito u Austro-Ugarskoj i Njemačkoj vjerno ispunjavale svoju patriotsku dužnost. Te su mase konačno došle do osvjeđenja, koje ne ide u račun ni njihovim vodjama ni finansijerima. Ovima je prije svega ojačanje nacionalne svijesti vrlo nesimpatično, a isto bi im tako slabo odgovaralo i mir, koji treba srednja Evropa, mir, koji bi bar donekle odgovarao žrtvama koje su pridonijele središnje vlasti. Tako visoki finansijeri s jedne strane rađe na suzbijanju protiv njih uperenog po-

shvatljiva dodatka na obje strane nogu. Prešućiti ružičasti dronjak, koji je pokrivaio svoju glavu u vidu perike i koji je bio vezan koncem za uši, radi čega su se one podizale i bile kao u sljepog miša.

Dakle maska! To je bila, ako se može reći, opšta fizionomija. U nje je bio nos, oči i usta — u sve na svom mjestu, ali u nje nije bilo ništa čovječanskog. Čovjek ni u grobu ne može biti tako spokojan. Ona nije izražavala ni tugu, ni veselje, ni čudjenje — ona uopšte nije ništa izražavala. Ona je gledala na vas pravo i spokojno — i neuzdrživi smijeh vas je obuzimao. Moji su se drugi govornici valjali od smijeha po foteljama i nemoćno su padali na stolice i mahali rukama.

— To će biti najoriginalnija maska — govorili su oni.

Za malo što uisam zaplakao, no kada sam pogledao u ogledalo, smijeh me je ovladao.

— Ni u kakvom slučaju ne skidajte maske! — govorili su drugovi putem dajmo riječ.

— Riječ! Riječ!

III.

Zaista ovo je bila najoriginalnija maska. Za mnim su išle gomile, okretali su me, šticali, i kada sam se, izmudčen sa gnjevom, obraćao onima, koji su išli za mnom — smijeh, koji se nije mogao uzdržati — ovladao je njima. Za cijelog puta mene je okružavala i prigušivala oluja strašna smijeha i kre-

kreta, a s druge strane oko toga, da se skalupi jedan truli sporazumni mir, koji bi im ne samo osiguravao nesmanjeni posjed prigrabljene plijena, nego bi im i u budućnosti pružao mogućnosti, da sjedine i monopoliziraju novčanu moć u rukama pojedinih odabranika.

### Ofenziva protiv Rusije.

#### Panika u Kijevu.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Frankfurt, 7. avgusta.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: Kad je u Kijev, kako „Novoje Vremja“ javlja, stigla vijest o velikom prodoru u Galiciji, nastala je u cijelom gradu strahovita panika. Vojni guverner je putem štampe izjavio, da je prodor čisto mjestnog značaja; jugo-zapadnoj oblasti pa i mjestima, koja se neposredno iza fronta nalaze da navodno ne prijeti ni najmanja opasnost.

#### Banke napuštaju Jaš.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Haag, 7. avgusta.

„Daily Mail“ javlja: Rumunjska državna banka i poslovni odjeli saveznih banaka napustili su Jaš, jer se boje letakih napadaja.

#### Ruski gubitak topova.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Zenava, 7. avgusta.

Dopuna ogromnog ruskog gubitka u topovima u Galiciji i Bukovini, koji samo po prvim izvještajima iznosi 70 teških i 150 poljskih topova, zađaje ruskoj vladi velike teškoće, jer su mnoge tvornice od početka strahovlade donskih kozaka izgubile vrlo mnogo lica. Na jednom kolodvoru ubijeno je ove nedjelje 500 lica.

### Ruski haos

#### Veliko-rumunjska propaganda u Besarabiji.

(Naročiti brzojav „Beogradske Novine“)

Frankfurt, 7. avgusta.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Stockholma: U Petrogradu i Kijevu, kako „Djen“ javlja, izazvala su veliko uzbuđenje otkrića o rovarenju veliko-rumunjske nacionalne stranke u Besarabiji. Stranka, kojoj se na čelu nalazi erdeljski milijunar Stoiscu i moldavski veleposjednici, pridružila se ruskoj socijalno-demokratskoj grupi u Besarabiji. Oni traže odvojeno postavljanje rumunjskih jedinica u ruskoj vojsci, autonomiju Rumunja u Besarabiji, koji bi posredovanjem naročitog zastupnika bili u dodiru s privremenom

## Podlistak.

1. Andrejev:

### Smijeh.

I.  
U šest i po bio sam uvjeren, da će ona doći, i veoma sam se veselio. Moj je ogrtač bio zakopčan jednom gornjom kopčicom i lepršao je na hladnom vjetru, ali ja hladu nisam osjećao. Glava moja bila je gordó zabačena nazad i študentski kačket stajao je sasvim na potiljku. Oči moje prema ljudima prolaznicima izražavale su nadmoćnost i smjelost, a prema ženama — izazivanje i naklonost, ma da sam već četiri dana volio samo nju. Ja sam bio tako mlad i srce moje bilo je tako silno, da nisam mogao ostati ravnodušan prema ostalim ženama. Koraci moji bili su brzi, smijeli i živahni.

U šest i tri četvrti moj je ogrtač bio zakopčan na dvije kopče i ja sam posmatrao žene, ali bez izazivanja i naklonosti, nego skoro sa odvratnošću. Ja sam tražio samo jednu ženu — ostale su mogle ići vragu; one su samo smetale i svojom tobožnjom sličnošću, sa njom davale su mojim pokretima nesigurnost i nestalnost.

U pet minuta do sedam bilo mi je hladno.

Tačno u sedam bio sam ubijeden, da ona ne će doći.

U 8 i 30 zamišljao sam da sam najvažnije stvorenje u svijetu. Ogrtač je moj bio zakopčan na svima dugmeti-

ma, jaka podignuta i kačket spušten na pomodreli nos; pramenovi kose na sljepim očima, nausnice i obrve bijele su se od njia i zubi su cvokotali. Oegucajući u hod i sa ugnutim leđima izgledao sam kao snažniji starac, koji se vraća sa časti u „sirotinjski dom“.

I sve je to učinila — ona! O, djavo... ne treba, jer može biti nisu je pustili, ili je bolesna ili umrla. Umrla! — a ja sam se već počeo srditi.

II.  
— Tamo je noćas i Evgenija Nikolajevna — rekao mi je drug, študent, bez ikakve rdjave pomisli, jer on nije mogao znati, da sam ja čekao Evgeniju Nikolajevnu na mrazu od sedam sve do 8 1/2.

— Gle sada!... misleći na to, odgovorio sam, a u sebi sam pomislio: „O, sto mu muka“.

Tamo — to je na večeri kod Polozovih. Polozovi su ljudi, kod kojih ja nisam nikada bio. Noćas ja tamo moram biti.

— Sinjori! — veselo sam uzviknuo. — Danas je Božić, danas se svi vesele — zašto se ne bi i mi veselili.

— Kako? — sa izazovom tuđe zapita jedan.

— No, gdje? — dodao je drugi.

— Spremimo se, da idemo po svim sijelima — odlučih ja.

I oni, ti neosjetljivi ljudi, odmah su se razveselili. Oni su vikali, igrali i pjevali. Oni su mi zahvalili i predali sumu gotovih novaca. Kroz pola sata mi smo sakupili po gradu sve ovakve

študente, koje je bila obuzela sjeta, i kada je bilo deset djavola, koji veselo skakutaše, otišli smo u vlasuljarsku radnju, — ona je imala i kostima, — i napunili smo je hladom, mladošću i smijehom.

Meni je trebalo nešto mračno, ljepo, sa izrazom velike sjete i ja sam zamolio:

— Dajte mi kostim španskog dvorana, jer sam se ja u njegovom odijelu prikrio sav bez ostatka i osjećao sam se potpuno usamljenim, kao u nekoj prostranoj i praznoj sali. Izlazeći iz kostima, ja sam tražio nešto drugo.

— Želite li klovnova? Šaren je i ima praporce.

— Klovn! — odbio sam prezirno.

— A bandita? Tu je kapa i nož.

— Nož! — to se slaže s mojim namjerama. Na žalost banditi, čije su mi dali odijelo, nije bio punoljetan. Najvjerojatnije je, da je bio iskvareni dječko od osam godina. Njegova kapa nije pokrivala moga zatiljka, a iz njegovih kadifnih pantalona morali su me izvući kao iz klopke. Paž je bio nezgodan — blo je sav u mrljama kao tigar. Monah je bio u ritama.

— Šta je s tobom? Zakasnićemo! — plašili su se drugovi, jer su se bili obukli.

Ostao je jedini kostim uglednog Kineza. Djavo bi znao, šta je to bilo! Ja ne govorim o samome kostimu. Ja ću običi sa šutanjem neke idiotske šarene cipele, koje su mi bile malene, dolazile do polovine i sa svojim najočuvanijim dijelom stršile su sa dva ne-

shvatljiva dodatka na obje strane nogu. Prešućiti ružičasti dronjak, koji je pokrivaio svoju glavu u vidu perike i koji je bio vezan koncem za uši, radi čega su se one podizale i bile kao u sljepog miša.

Dakle maska! To je bila, ako se može reći, opšta fizionomija. U nje je bio nos, oči i usta — u sve na svom mjestu, ali u nje nije bilo ništa čovječanskog. Čovjek ni u grobu ne može biti tako spokojan. Ona nije izražavala ni tugu, ni veselje, ni čudjenje — ona uopšte nije ništa izražavala. Ona je gledala na vas pravo i spokojno — i neuzdrživi smijeh vas je obuzimao. Moji su se drugi govornici valjali od smijeha po foteljama i nemoćno su padali na stolice i mahali rukama.

— To će biti najoriginalnija maska — govorili su oni.

Za malo što uisam zaplakao, no kada sam pogledao u ogledalo, smijeh me je ovladao.

— Ni u kakvom slučaju ne skidajte maske! — govorili su drugovi putem dajmo riječ.

— Riječ! Riječ!

III.

Zaista ovo je bila najoriginalnija maska. Za mnim su išle gomile, okretali su me, šticali, i kada sam se, izmudčen sa gnjevom, obraćao onima, koji su išli za mnom — smijeh, koji se nije mogao uzdržati — ovladao je njima. Za cijelog puta mene je okružavala i prigušivala oluja strašna smijeha i kre-

tala se zajedno sa mnom, a ja se nisam mogao otići iz ovog kruga bezumnog veselja. Trenutno je ono zahvatilo i mene. Ja sam vikao, pjevao, igrao i sav svijet okretao se u mojim očima kao pijan. I tek kako sam bio usamljen pod tom maskom!

Najposlije mene su ostavili u miru. Sa gnjevom i strahom, sa zlobom i nježnošću ja sam gledao i rekao sam: „Ja sam“.

Guste su se trepavice lagano i sa čudjenjem podigle, crne su oči sijevnule i smijeh zvonak, veselo, plahovito kao proljetno sunce, smijeh mi je odgovorio.

— Da, ja sam. Ja sam! — rekao sam i osmjehnulo se. — Zašto vi ne dođoste danas?

Ona se smijala. Veselo se smijala.

— Ja sam se namučio. Srce mi je bolno — sa molbom sam tražio odgovor.

All ona se smijala. Crni sjaj njezinih očiju ugasio se i osmjejak se pretvorio u smijeh. To je bilo sunce, ali sunce jako, nemilosno, žestoko.

— Šta je s vama?

— To ste vi? — progovorila je ona, uzdržavajući se.

— Kakvi ste smiješni! Moja su se pleća ugela, a glava se spustila. U mojoj pozi bilo je mnogo očajanja. I kad je ona, sa jasnim zavidljivim osmijehom na licu gledala na mlade vesele parove, koji su promicali mimo nas, ja sam joj govorio: — Žaloso je, da se smijete. Zar vi ne osjećate pod mojom smišljenom maskom živo strdal-

**Vladom, izbor vladike porijeklom iz Moldavije i rumunjsku školsku nastavu. Ovaj savez vrši jaku propagandu među stanovništvom Besarabije.**

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Stockholm, 7. avgusta.

Kongres ruskih časnika i vojnika rumunjske narodnosti, koji je održan u Odesi, uputio je zahtjev ruskoj vladi, da se ustanovi jedna gimnazija s rumunjskim nastavnim jezikom.

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Stockholm, 7. avgusta.

Kako se govori, besarabski Rumunji ntvrdili su sa ukrajinskim središnjim savjetom ugovor, kojim se obe stranke obvezuju, da zajednički rade na ostvarenju autonomije Besarabije.

**Slobodna Finska.**

**Privremena vlada za Finsku.**

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Stockholm, 7. avgusta.

Tri četvrtine članova finskog zemaljskog sabora proglasili se kao privremena vlada za Finsku.

**Predlog za sporazum finske demokracije.**

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Helsingfors, 7. avgusta.

Petrogradski brzojavni ured javlja: U zajedničkoj skupštini radničkog i vojničkog savjeta, kao i flotnih i pukovijskih odbora, kojoj su prisustvovali i glavni guverner, zapovjednik flote, potpredsjednik senata i tokoj i vodj finških socijalnih demokrata Huttunen, primljena je poslije duge debate ova odluka:

1. Svi ruski građani moraju slušati zapovjesti privremene vlade, koja je zakoniti organ ruske revolucionarne demokracije.
2. Finska demokracija je pogriješila, što je proglasila autonomiju bez sporazuma s ruskom demokracijom.
3. Jedini izlaz iz položaja bila bi mješovita komisija, sastavljena iz podjednako broja zastupnika ruske i finske demokracije, radi poravnjanja sukoba.

**Kraj rata 1917?**

**Optimističko shvaćanje u Engleskoj.**

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Christianija, 7. avgusta.

„Aftenposten“ donosi iz Londona vijest, da tamo sve većeg maha uzima shvaćanje, da će se ratove godine završiti. Svakako su na poslu sile, koje žele spriječiti, da rat ne predje u iduću godinu.

**Nova kancelarova izjava.**

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Dresden, 7. avgusta.

Kad je novi kancelar nedavno iz Dresdenu otputovao za Beč, prikupila se na češkom kolodvoru mnogobrojna masa svijeta, koja mu je burno doviknula: Mi hoćemo njemački mir, a ne Erbergerov mir! Jedan je gospodin dr. kao kratak govor, kojim je pozdravio kancelara kao obnovitelja Bismarckovog duha u njemačkoj politici. Dr. Michaelis je odgovorio: „Milo mi je, što vidim, da u vama živi duh pouzdanja! Svakimora izdržati činiti svoje, onda će Božjom pomoću uspjeti biti osiguran. Ja polazim na put našem savezniku u Beč, on je važan. Blagodarim vam na vašem pozdravu.“

**Kövess pl. Köveshaza — maršal.**

**Kb. Černovice, 7. avgusta.**

Njegovo Veličanstvo je izdalo ovo najviše svojeručno pismo: General-pukovniku pl. Kövessul U blagodarnom priznanju Vaše uspješne djelatnosti kao vojde na raznim bojištima u toku ovog rata, Ja vas dragi general-pukovniče pl. Kövessu imenujem maršalom. U blagodarnom priznanju Vašeg uvijek uspješnog i odličnog vodstva na raznim bojištima, koje je baš sad dovelo do ponovnog osvajanja Bukovine, Ja vam izjavljujem Moje naročito pohvalno priznanje. — Karlo s. r.

Sa zapovjednikom 7. vojske stupa za vrijeme ovog rata četvrti general u redu maršala. Maršalsku palicu nose sad nadvojvoda Fridrik, nadvojvoda Evgenije, Conrad pl. Hötendorff i Kövess pl. Köveshaza. Kövess, koji je kao zapovjednik 12. vojnog zbora ušao u rat, može da se u veliko ponosi svojom uspješnom djelatnošću kao zapovjednik zbora i vojske. Najglavniji su njegovi uspjesi: Osvojenje Ivangoroda, Beograda, Lovčena, Drača, Asiaga i sad ponovno osvajanje Černovica. Kad se danas ovaj mnogo oporabi vodj prijavio na mostu preko Pruta kod Černovica, Njegovom Veličanstvu, saopštio mu je vrhovni ratni gospodar naimenovanje za maršala.

**Novi uspjesi podmornica.**

**Kb. Berlin, 7. avgusta.**

Wolffov ured javlja: U sjevernoj zabranjenoj zoni naše su podmornice ponovo potopile 22.000 bruto tona.

**Gubitak ratnih brodova sporazumnih sila u trećoj ratnoj godini.**

**Kb. Berlin, 7. avgusta.**

Wolffov ured javlja: U toku posljednje ratne godine, od 2. avgusta 1916. do 1. avgusta 1917. izgubile su sporazumne sile podmorničkim ratom, djelatnošću mina njemačke pomorske boračke snage i drugim mjerama ne manje nego 286.000 tona ratnih brodova.

**Pokret za mir.**

**Teškoće stockholmske konferencije.**

**Kb. Stockholm, 7. avgusta.**

U prkos nepovoljnih novinarskih vijesti iz Parisa i Londona, ipak organizacioni odbor nepokolebivo vjeruje da će se konferencija sastati učešćem francuskih i engleskih, a možda i američkih zastupnika. Iz Londona je stigla vijest, prema kojoj ložački i mornarski savez ponovo namjeravaju da osužete put članovima kongresa.

**Hindenburg i njemačka vojska najbolji agitatori za mir.**

**Kb. Berlin, 7. avgusta.**

Kako „Vossische Zeitung“ javlja, vlade sporazumnih sila ostaju i dalje pri tome, da se ne izdaju putni listovi za Stockholm. Socijalistima zemalja sporazumnih sila se onemogućuje učešće. Jedan stockholmski list se o držanju engleske i francuske vlade prema stockholmskoj konferenciji ovako izražava: Ako mirovna akcija pretrpi onakav isti brodolom, kao što je odbijena i časna ponuda za mir njemačke vlade, onda ne ostaje ništa drugo, nego Hindenburg i njemačka vojska. Mirovna je akcija, koju ovi oboje vrše, uporna i osjetna.

zaboravljeni san dalekog djetinjstva. Ja sam govorio i suze su ovlažile moje oči, a srce je radosno udaralo. I ja sam vidio, napokon vidio, kako je mili, tugaljivi osmjejak otvorio njezina usta i zatrepriješ, podigle su se trepavice. Lagano, povjerljivo, sa beskrajnim povjerenjem okrenula je ona glavu prema meni, i...

Takvog smijeha ja još nisam čuo! — Ne, ne, ne mogu... jecala je ona, i okrenuvši glavu, ponovno se usplamtjela zvučnim smijehom.

O, kad bi mi samo za jedan minut dali čovječansko lice. Ja sam grickao usne, suze su promicale niz moje zagrijano lice, a ona, ova idiotska fiziognomija, u koje je sve bilo pravilno: nos, oči, usne, gledala je sa stalno užasnom ravnodušnošću u svojoj gnusobi. Kada sam ja gegučajući svojim obojenim nogama, odlazio, do mene je daleko dopirao zvonki smijeh, kao da je sa neobične visine padao srebrnkasti mlaz vode i sa veselim pjevanjem razbijao se o tvrdu licu.

**IV.**

Razišavši se po cijeloj zamrzloj ulici, razbijajući noćnu tišinu, uzbuđenim jakim glasovima, išli smo kući. Drug mi je govorio:

— Ti si postigao neobičan uspjeh. Ja nigdje nisam vidio, da su se tako smijali... Stani, šta činiš? Zašto ti cijepaš masku? Braće, on je poludio! Gledajte, on dere svoj kostim! On plače!

**Engleska i kolonije.**

**Stupanje Asquitha u kabinet.**

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Frankfurt, 7. avgusta.

„Frankfurter Zeitung“ javlja iz Berna: Povodom vijesti o stupanju Asquitha u kabinet piše londonski dopisnik „Manchester Guardian“: Van svake je sumnje, da je govor Asquitha prilikom mirovne debate učinio jak utisak, naročito kod pristalica vlade. Ja mislim, da bi ga pristalice vlade pa možda i sama vlada rado pozdravili kao svoga javnog govornika pred donjim domom i Evropom.

Dopisnik dalje piše: Vrlo je značajno, da pristalice vlade i rata iskazuju svoje žaljenje, što je manjina u korist predloga Macdonalda, koji odobrava mirovne odluke njemačkog Reichstaga, bila tako mala. Veli se, da je mali broj glasova manjine stvorio pogrešan utisak o raspoloženju u domu. Drugim riječima: liberalne pristalice vlade žale, što je donji dom odbio odluku Reichstaga.

**Snowden najavljuje englesku revoluciju.**

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Sandek, 7. avgusta.

U skupštini nezavisne radničke stranke u Woolwihu izjavio je socijalistički poslanik Snowden, da engleska vlada ne poznaje ni najmanje javno mnjenje. Ona isto tako malo zna, kao što ni ruski car nije znao, koliko je poraslo nezadovoljstvo u zemlji. Često puta su poslanički drugovi pitali Snowdena, da li on misli, da i u Engleskoj može doći do revolucije. Odgovor je uvijek glasio: To je tako pouzdano, kao što se sunce zoram radja. Jedino socijalistička konferencija i vi utvrdite uslove mira, a ako bi vlada bila tome protivna, onda narodu neće ništa drugo ostati, nego da slijedi primjer Rusije.

**Amerika u ratu.**

**Wilsonove ratne mjere.**

**Kb. Amsterdam, 7. avgusta.**

„Times“ javlja iz New-Yorka: Predsjednik Wilson je zaplijenio sav za izvoz određeni čelik, ukoliko on ne bi bio potreban za ratne svrhe sporazumnih sila.

**Najnovije brzojavne vijesti.**

**Politička zapetost u Francuskoj.**

**Kb. Berlin, 7. avgusta.**

Kako „Lokalanzeiger“ javlja, Clemenceau postaje sve oštriji i govori o njemu poznatim tajnama, čija će otkrića zbrisati osmeh na usnama najviših vlasnika Francuske.

**Odstupanje kardinala-državnog tajnika Gaspari-ja?**

**(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)**  
Lugano, 7. avgusta.

U Rimu kruže još neproverjene vijesti, da će kardinal-državni tajnik Gaspari sa svoga položaja. Ali je pravi uzrok u tome, što njega i papu talijanska ratoborna štampa napada kao tobožnje prijatelje središnjih vlasti.

**Francuski socijaliste i vlada.**

**Kb. Bern, 7. avgusta.**

„Journal du Peuple“ napada vrlo oštro ministra predsjednika, što nema snage za rad ni odlučnosti i što je iznevjerio socijaliste. Thomasev list zahtijeva putne listove za Stockholm, dalje novu vojnu politiku, novu diplomatsku politiku, potpunu slobodu štampa. Ako Thomas, koji je na žalost još ministar, ove zahtjeve ne ostvari u roku za 14 dana, onda će se socijaliste sa svim odvojiti od vlade. Danas ima vrlo teških odgovornosti, koje skoro graniče sa izdajom.

**Ljekovite vode u Srbiji.**

**(Svršetak).**

Medju novije banje sa toplom sumporovitom vodom dolaze još Mataruge, Brestovačka banja i Obrenovačka banja.

Na pola sata udaljena od sedmokratice Ziče, pod Stolovima, a samo pun sat od Kraljeva, pored Ibra, u vanredno lijepom živopisnom položaju nalazi se Mataruška banja.

Mataruška banja ima više toplih izvora sa temperaturom 36°—40° Celzijevih. U banji se sad nalazi nekoliko lijepih zgrada za stanovanje, ali je sve to još u početku. Većinom za stanovanje služe niske kuće, koje su podigli sami tamošnji seljaci. Ipak, ova i ako nova banja, ima lijepo uređen park, i nekoliko mjesta za uživanje. Okolina banje je vanredno živopisna i posjetiocima se pruža prilika, da upoznaju divne krajeve, pune romantike i interesantnosti.

Vazduh je u banji vrlo svjež i prijatan a sama banja je okružena brdima, te je pošteđena od jačih vetrova. U banji ima i bazena i kada.

Mataruška banja sa uspjehom liječi hronični reumatizam zglobova i mišića u svima oblicima, zatim kostobolju skrofulozna oboljenja, uzetost, akutni reumatizam i t. d.

Banja je svake godine sve više napredovala, i davala je izgleda, da će za godinu-dvije biti jedna od lijepo uređenih banja.

Manje pohadjana banja zbog udaljenosti i neuredjenih puteva je Brestovačka banja.

Brestovačka banja nalazi se u srezu zaječarskom. I to je toplo-sumporovita voda. Obično njeni posjetioci bili su okolni stanovnici, kao i veći broj Bugara.

U samoj varošici Obrenovcu nalazi se topla-sumporovita banja zvana Obrenovačka banja.

I ovo je banja manje pohadjana bila, ali je u posljednje vrijeme broj posjetioca stalno rastao.

Banja se nalazi u samoj varošici, koja se naglo podiže od pronalaska banje.

Ima i kada i bazena za kupanje. Samo se mjesto nalazi ukraj Save, te posjetioci nalaze prijatnog uživanja na vodi.

Liječi reumatizam i druge bolesti, koje obično liječi sumporovita voda.

Toploća vode je 21° Celzijevih.

Osim ovih sumporovitih toplih voda, u Srbiji se nalazi još jedan veći broj izvora i banja, koje su iako je vrlo ljekovite. To su tako zvane proste toplice, indiferentne terme, koje izviru tople iz zemlje, a nemaju u sebi znatnih količina ni čvrstih, ni gasnih sastojaka, tako da se po hemijskom sastavu ne razlikuju mnogo od obične vode, ali je ipak utvrđeno, da su i ove proste toplice od velikog uticaja na čovjekovo tijelo i veoma ljekovita za mnoge bolesnike.

U te banje spadaju: Soko banja, Niška banja, Ovčarska banja i Jošanička banja.

Medju ovima je najbolje uređena i najviše posjećena Soko Banja.

Soko Banja je varošica, koja leži na samom podnožju planine Ozrena, a udaljena samo 20 kilometara na istok od Aleksinca, koji se nalazi na glavnoj pruzi Beograd—Niš. Soko banja ima odličan šumski vazduh i divnu planinsku vodu, a zaklonjena je dovoljno i od vjetrova. Kao varošica uređena je kao i sve ostale varošice u Srbiji.

Ova banja se odlikuje i time: od vode u mnogim drugim prostim toplicama, što na jednom izvoru ima prirodnu toplotu od 40 stepeni a na drugom od 26 stepeni Celzijevih, tako da bolesnici mogu u Soko Banji dobiti prema potrebi i mlake i sve vrste toplih kupanja.

Soko banja ima odličan šumski vazduh sa mnogo sunca i vrlo dobru vodu za piće. I tim u vezi stoji i njena divotna okolina i neposredna i dalja. Varošica je naslonjena na samu planinu Ozren. Tu na samoj ivici varošice, izvire iz stijene čuveno Vrelo, oko kojeg su postavljene lijepe šetnice i oko kojeg bolesnici i provode vrijeme, ako ne idu u malo dalje šetnje — kroz šumu koja odmah tu nastaje, ili kroz klisuru riječice Moravice do romantičnog Soko grada, ili drugom stranom šume do lijepog vodopada Ripaljke.

Iz Vrele se skupija voda u prijatno jezero, po kome se može broditi čamcima, te i te vožnje po jezeru doprinose rasonodu sokobanjskih gostiju. Banja odista nema još moderno uređenih hotela, u kojima bi čovjek mogao savim bez brige stanovati, i nema gospodskih, finih restorana, ali ima po privatnim kućama dosta čistih, suvih soba, koje se izdaju namještene i ne namještene, i ima nekoliko običnih malih gostionica.

Soko banju posjećuju:

1. ljudi, koji imaju da se oporavljaju od teških bolesti, i koji su u opšte slabi ili iznureni;
2. ljudi, koji pate od nervoze (nevrastenije, hysterije, hipohondrije), od žigova i sevotina u živcima (nevralgije, išijasa) i od uzetosti.

3. zatim oni ljudi, koji boluju od reumatizma u zglobovima i mišićima i od kostobolje (podagre „gicht“);

4. ženske, koje pate od „ženskih“ bolesti (od neuredne i teške menstruacije, od katarata i starih zapaljenja materice, jajnika i t. d.);

i oni, koji pate od nekih dugotrajnih kožnih bolesti, naročito onih, u kojima je koža suha i zadebljana.

Udaljena pola sata od Niša nalazi se Niška banja, koja je vrlo malo posjećivana zbog oskudice u stenovima. Temperatura vode je 37,5° Celzijevih. Okolina je vrlo lijepa i pruža posjetiocima prijatna uživanja.

U romantičnoj Ovčarskoj Klisuri nalazi se Ovčarska banja sa vanredno čistim vazduhom i divnom okolinom. Temperatura vode je 36° Celzijevih. Banju obično posjećuju stanovnici okolnih okruga. Još je sasvim neuredjena i nema dovoljno mjesta za stanovanje, ali u posljednje vrijeme učinjene su sve mjere, da i ova banja udje u red boljih banja.

Skoro sasvim nepoznata banja, koju iskorišćavaju samo mještani i stanovnici najbliže okoline, je Jošanička banja.

Po samoj toploti vode, koja je 78,5° Celzijevih, ova banja dolazi u vrlo dobre banje, ali je potpuno neuredjena, te je s toga i slabo posjećena.

Ali sa uređenjem i ove banje otpočelo je bilo, pa je davalo nade, da ne će ostati ne iskorišćena ova dobra banja.

Ovim završavamo i članak o banjama u Srbiji.

Veliki broj banja i ljekovitih voda nalazi se u Mačedoniji i Staroj Srbiji, o kojima ćemo govoriti drugom prilikom.

**Grad i okolica.**

**Dnevni kalendar.**

Danas je srijeda 8. avgusta, po starom 26. jula. — Rimokatolici: Ciriljak m.; pravoslavni: Trnova Petka.

Casnička i činovnička kasina otvorena je od 12 sati u noći.

C. i k. vojnički dom: Citanica, soba za pisanje i igranje, kantina. Otvoreno od 7 sati izjutra do 9 sati uveče. Slobodan pristup svakom vojniku.

Beogradski orfeum (u bašti Hotel Takova); Početak predstave u 8:30 uveče.

Kinematografi: Vojni kino (Kolo-seum): U 6 sati poslije podne predstava za vojnike, a u 8:30 uveče predstava za civilne. — C. i k. gradjanski kino (Paris): U 6 sati poslije podne predstava za gradjanstvo.

Noćna služba u apotekama: Od 5. do 11. avgusta vršice noćnu službu u Beogradu ove apoteke: Dr. Panić, Saborna ulica 77; Nikolić, Bitojska ulica 2; Crveni krst, Beogradska ulica 2.

Paroplovna veza, iz Beograda za Zemun: 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 sati prije podne; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 sati poslije podne. Iz Zemuna za Beograd: 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 i 11:30 prije podne; 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 i 9:30 poslije podne. — Iz Zemuna za Pancsovu: u 1 sat poslije podne i u 8 sati uveče. — Iz Pancsove za Zemun: U 6 sati izjutra i u 4 sata poslije podne. — Ladja, koja vozi između Zemuna i Pancsove i obratno ne pristaje u Beogradu. — Brodarski saobraćaj Sabac—Smederevo. Polazak iz Sapca za Beograd četvrtkom i nedjeljom u 7 i po sati izjutra. Dolazak u Beograd u 12 i po sati poslije podne. Ponedjeljkom odmor broda u Smederevu.

Botanička bašta. Otvorena utorkom, četvrtkom, nedjeljom i praznicima.

Posjeta bolesnika u bolnicama: U bolnici „Brčko“: od 2—4 sata poslije podne. U bolnici „Briem“: od 9:30—12 sati prije podne i od 2—4 sata poslije podne.

Riječno kupatilo na Savi, otvoreno od 6 sati izjutra do 7 sati uveče.

**Istorijski kalendar.**

Na današnji dan 8. avgusta 1845. god. rodio se u Vikringu blizu Celovca poznati komponista Toma Koschat. — 8. avg. 1875. uputio je slavni biskup Strossmayer potčinjenom mu sveštenstvu svoju značajnu poslanicu o sjemeništu (bogosloviji). — 8. avg. 1911. god. umro je u Le Bollève-u književnik Henrik pl. Poschinger.

**Prilog za beogradsku sirotinju.**

Za pokoj duše Mihajla Pavlovića, biv. trgovca iz Beograda, koji je preminuo prije dvije godine na dan 5. avgusta (24. jula), poslali su sirotinjskom odjeljenju opštine grada Beograda, njegova kći gospođa Vukosava D. Radulovička, svoju od 250.— kruna, a njegova snaha gospođa Jelena Gjoke Pavlovića, svotu od 100.— kruna, kao svoje priloge za pomaganje sirotinje beogradske, da bi tako oživjele uspomena na pokojnika kod sirotinje, kojoj je on uvijek dobro činio.

**Nov cjenovnik najviših cijena u Beogradu.**

U svrhu snabdjevanja životnim namenicama gradjanskog stanovništva u Beogradu po umjerenjoj cijeni, gradjanski povjerenik pri opštini grada Beograda propisao je ovaj cjenovnik:

	Kilogram	Ki
Pasulj stari	5.—	
Pasulj novi	4.—	
Boranija	2.—	
Sargarepa	1.60	
Zelen za supu	0.80	
Ren	0.80	
Keleraba	1.40	
Cvekla	0.60	
Kruppir	1.—	
Crni luk	1.—	
Bijeli luk	4.—	
Kelj	0.70	
Kupus u listu	0.70	
Kupus u glavicama	1.—	
Krastavci	0.30	
Tikvice	0.20	
Paradajz	0.60	
Plavi patlidžani	1.—	
Paprika (obična) mjesecačka	2.—	
Turšijare	0.60	
Babure	1.—	
Jabuke sitne	0.80	
Jabuke krupne	1.20	
Kruške sitne	1.—	
Kruške krupne	1.40	
Slijve	0.80	
Dinje	0.50	
Lubenice	0.60	
Puter (maslac)	16.—	
Kajmak	16.—	
Mastan sir	9.—	
Postan sir	6.—	
Jaja komad	0.25	
Guska komad	18.—	
Curka komad	25.—	
Pijetao komad	8.—	
Kokoška komad	7.—	
Pilići komad	5.—	
Plovke komad	10.—	
Ovaj cjenovnik važi od danas 8. avgusta do dalje naredbe.		

**„Padanje zvijezda“.**

U vremenu između 10. i 13. avgusta, moći ćemo da posmatram

roj Perseida. Meteor koji zasvijetli poytom trenja u srednjoj visini od nekkih sto kilometara i predstavljaju produkte raspadanja većih kometa.

**Prijava sopstvenika imanja zasijanih žitom ili kukuruzom.**

Po naredbi c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad ima se javiti: koliko ima u Beogradu lica, koja se kao sopstvenici ili napoličari sami snabdjevaju žitom sa svojih imanja, a koliko imade čistih poštoša.

Opština grada Beograda javlja gradjanstvu, da se odmah, a najdalje do 10. ovog mjeseca zaključno, javne reonu onoga kraja, u kome stanuju:

1. sva lica, koja stanuju u Beogradu, a imaju zemlje u ataru opštine grada Beograda, koju su sami zasijali;
  2. sva lica, koja stanuju u Beogradu, a imaju zemlje van atara opštine grada Beograda, a koju su sami zasijali;
  3. sva lica, koja žive van Beograda, a imaju zemlje u ataru opštine grada Beograda, a koju su sami zasijali.
- Skreće se pažnja gradjanstvu, da se ovoj naredbi odmah odazove, jer ko se ne bude prijavio, biće najstrožije kažnjen pored oduzimanja hrane sa svoga imanja i osjetnom novčanom kaznom.

**Pokušaj samoubijstva.**

6. ov. mj. progutao je 47 godišnji Isak Kazes nekoliko gutljaja cedja u namjeri da se umori, jer mu bijaše dodijala dugotrajna bolest. Pretrpio je povrede drugoga reda u ustima, grlu i stomaku i prenijet je na liječenje u gradjansku bolnicu.

**Pao u vrsalicu.**

Sopstvenom nesmotrenošću dospjeo je 12 godišnji dječko Ljubomir Davidović nogom u vrsalicu, te je pretrpio jake ozljede i prenijet je u gradjansku bolnicu.

**Izgubljen novčanik.**

6. o. mj. izgubljen je na putu od željezničke stanice do Velikog trga crn novčanik, u kome su bile dvije novčanice od po 20 kruna, legitimacije i druge artije glaseće na ime Aleksandar Kreisel. Nalazač se moli da preda novčanik c. i k. okružnom zapovjedništvu grada Beograda.

**Dotumaralo pseto.**

6. o. mj. dotumarao je jedan ruski rt. Sopstvenik ga može dobiti kod c. i k. vojnog redarstvenog odjeljenja na Velikom trgu.

**Zalutala krava.**

Noću između 6. i 7. avgusta nađena je u blizini fabrike cigareta jedna krava, od prilike osam godina matora. Sopstvenik je može uzeti iz štale jahačkog odjeljenja okružnog zapovjedništva grada Beograda.

**Zvanične objave.**

**OBJAVA.**

Objavljuje se, da radi oporezi vanja dolaze na red ove ulice:

**I. Komisija.**

8. avgusta: Kosmajska br. 17-54. Zmaj od Noćaja Sokače.

9. avgusta: Banke — Novčani zavodi.

C. i k. okružno zapovjedništvo za grad Beograd.

**Zla žena.**

(Narodna pripovijetka.)

Putovao nekad čovjek sa ženom, pa udare proklet livade skoro pokošene, onda čovjek reče: „Ala ženo! lijepo ti je ova livada pokošena!“ A žena: „Zar ti je napalo na oči, te ne vidiš, da to nije košeno, nego striženo!“ A čovjek opet: „Bog s tobom ženo! Kako će se livada strići? To je košeno, eto vidiš otkosa“. I tako čovjek dokazajući, da je košeno, a žena da je striženo, svade se, i čovjek udari ženu, pa joj stane vikati, da učuti; a žena pristane pored puta uz čovjeka, pa mu snese dva prsta pod oči i njima strigući kao nožicama (škarama) stane vikati: „Striženo! striženo! striženo!“ Idući ona tako pored puta, a ne gledajući preda se, nego čovjeku u oči i u svoje strickanje, nagazi na nekaku jamu, koja je odozgo bila pokrivena otkosima, i u nju upadne. Kad vidi čovjek, gdje se ona strovali i zamakne netragom u jamu, a on reče: „Al tako tebi valja!“ Pa otiđe svojim putem i ne nadivirajući se nad jamom.

Poslije nekoliko dana razali se čovjeku, pa stane sebi govoriti: „Hajde, da je izvadim, ako još bude živa! Kaka je taka je; a može biti da će se u napredak što i popraviti“; pa uzme uže, pa otiđe nad jamu, pa spusti uže u jamu i stade vikati, da se uhvati za uže, da je izvuče napolje. Kad već opazi, da je uže zateglo, a on onda povuci! Kad već uže prikupe bliže kraja, ali ima šta vidjeti: mjesto žene, uhvaćeno se za njega djavo, s jedne strane bijel kao ovca, a s druge crn što i jest. Čovjek se uplaši, pa podje da spusti uže, a djavo poviče: „Drži, da si mi po Bogu brat! izvuci me napolje odavde“. Čovjek primi za Boga, i izvuče djavola napolje. Djavo odmah zapita čovjeka, kakva ga je sreća donijela, da ga izbavi i šta je tražilo u

toj jami, a kad mu čovjek kaže, da mu je tu prije nekoliko dana upala žena, i da je došao sad da je izvadi, onda djavo poviče: „Šta, pobratime ako Boga znaš! Pa to tvoja žena! i ti mogao s njom živjeti! I opet došao da je izvadiš! Ta ja sam u tu jamu upao prije toliko vremena, pa mi je iznaj-prije bilo teško, a poslije sam se bio kojekako navikao, ali kako ta prokleta žena dodje k meni, malo za ovo nekoliko dana ne crkoh od njezina zla: sačerala bi me bila u kraj, pa vidiš kako mi je ova strana, što je bila od nje, osijedila, sve od njezina zla! — Prođi se je, ako Boga znaš! Ostavi je tu, a evo ja ću tebe učiniti čistita, što si me od nje izbavio“, pa iščupa iz zemlje jednu travku i pruži je čovjeku: „na ti ovu travku, te je ne ostavi; a ja idem pa ću ući u kćer toga i toga cara; iz svega carstva doći ljekari i popovi i kaludjeri, da je liječe i da mene čeraju, ali ja ne ću izići, doklegod ti ne dodješ, a ti se načini ljekar, pa i ti dođi, da je liječiš, i samo je okadi travom, a ja ću odmah izići, po tom će tebi dati car svoju kćer i uzet će te, da caruješ s njime“. Čovjek uzme travu te stavi u torbu, pa se oprosti s pobratimom i rastanu se.

Poslije nekoliko dana pukne glas, da je bolesna careva kći: ušao djavo u nju. Skupe se iz cijeloga carstva ljekari i popovi i kaludjeri, ali zaludu, ne može niko ništa da učini. Onda čovjek uzme torbu s travom, te objesi o vratu, i uzme štap u šake pa zapali pešice u carsku stolicu i upravu u careve dvore. Kad se prikuči sobama, gdje boluje careva kći, vidi, lete ljekari i lekarice; popovi, kaludjeri i vladike, čate molitve, svještavaju masla (dijele posljednje pomazanje), drže denija (služe noćne službe) i zovu djavola da izidje, a djavo jednako viče iz djevojke i ruga im se; podje i on tamo sa svojom torbom, ali ga ne puštaju unutra; onda on otiđe u kuću upravu carici, pa joj kaže, da je on ljekar i da ima travu, kojom je on do sad iščerao nekoliko djavola. Carica kao svaka mati, skoči brže bolje i odvede ga djevojci u sobu. Kako ga djavo opazi, on mu progovori: „Tu si, pobratime?“ — „Tu sam“. — „E, dobro! a ti čini svoje, pa ću ja izići; ali ti više da ne ideš za mnom, gdje se ja oglašim, jer ne će dobro biti“. (Ovo su oni tako govorili, da nitko drugi nije mogao čuti ni razumjeti osim njihov dvojice). Čovjek izvadi svoju travu iz torbe te okadi djevojku, a djavo izidje, i djevojka ostane zdrava, kao od majke rođena. Svi ostali ljekari kao posramljeni razidu se kud koji, a ovoga zagrlje car i carica kao svoga sina, pa ga uvedu u riznicu, te ga preobuku i dadu za njega svoju jedinicu kćer, i pokloni mu car pola carstva svoga.

Poslije nekoga vremena otiđe onaj isti djavo, te udje u kćer drugoga većega cara, koji je bio komšija s ovijem. Udare svud po carstvu tražiti joj ljekaa, a kad ne nađu, onda razberu, kako je i ovoga cara kći bila bolesna, pa je izlijčio nekakav ljekar, koji je sad njegov zet. Tada onaj car napiše knjigu svome komšiji i moli ga, da mu pošlje onoga ljekara, što mu je kćer od onake bolesti izlijčio, da izlijči i njegovu kćer od onake bolesti, pa će mu dati štogod ište. Kad to car kaže svome zetu, a zet se opomene, što mu je najposlije kazao pobratim na rastanku, pa ne smije da ide, nego se stane odgovarati, da je on već pobacio liječenje i da više ne zna liječiti. Kad to odgovore onome caru, a on pošlje drugu knjigu i kaže, da će dignuti vojsku i zajinu (povesti vojsku), ako mu car ne pošlje svoga ljekara. Kad ovome caru dodje takovi glas, on kaže svome zetu, da drukčije biti ne može, nego da treba ići. Kad se carev zet vidi u nevolji, spremi se i otiđe. Kad dodje carevoj kćeri, a djavo se začudi, pa poviče: „A, pobratime, šta ćeš ti ovdje? Nijesam li ja tebi kazao, da ti više ne ideš za mnom?“ — „E, moj pobratime!“ progovori carev zet, „ne idem ja da tebe čeram iz careve kćeri, već da te tražim, da te pitam, šta ćemo sad? Izašla moja žena iz jame, pa što traži mene, kojekako; ali tebe! što mi je nijesi dao izvaditi iz jame“. — „Što naopako! izišla tvoja žena!“ poviče djavo, pa skoči iz careve kćeri i uteče čak u sinje more, i više se nikad ne vrati među ljude.

**Školska objava.**

C. i k. vojna glavna gubernija u Srbiji, odjeljenje 8/b. izdala je pod br. 14.238/1917. od 26. jula o. g. slijedeću objavu:

Nov upis i primanje djaka u c. i k. realnu gimnaziju u Beogradu i u c. i k. poljoprivredni i zanatlijski zavod na Banjici za školsku godinu 1917./18. vršiće se po ovom redu:

I. U realnoj gimnaziji. Upis u realnu gimnaziju u I. do zaključno VI. razreda obaviće se 1. septembra. VII. i VIII. razred ne će se otvarati.

Oni djaci, koji su do sad pohađali realnu gimnaziju, prelaze automatski u najbliži viši razred. Ti djaci ne podnose molbu za primanje, već se samo prijavljuju školskom zapovjedništvu realne gimnazije usmeno ili pismeno najdalje 15. avgusta.

Dječaci, koji su svršili 4. razred osnovne škole u monarhiji ili kakve o. i k. osnovne škole u posjedničim krajevima Srbije, primaju se u I. razred realne gimnazije bez prijemnog ispita. Za primanje u neki viši razred mora molilac podnijeti svjedodžbu odgovarajuće srednje škole iz monarhije, ili se mora podvrći prijemnom ispitu.

Molbe za prijem imaju se podnijeti preko dotičnog okružnog zapovjedništva vojnoj glavnoj guberniji najdalje do 15. avgusta o. g. Te molbe ima da ovjeri okružno zapovjedništvo i da se u njima izjasni o vladanju dječijih roditelja.

Uz molbu treba podnijeti svjedodžbu posljednje školske godine, krštenicu, lijevnično uvjerenje i iskaz o imovnom stanju.

Roditelji ili staroci molitelja biće blagovremeno izvješteni preko okružnog zapovjedništva o pripuštanju na prijemni ispit ili o prijemu u dotični razred.

Roditelji ili staroci imaju se sami starati o dječkom stanu, obskrbi i t. d. U I. razred primaju se djaci, koji nisu mlađi od 10 ni stariji od 13 godina, a u VI. razred oni, koji nisu stariji od 18 godina.

Djaci, koji su već pohađali realnu gimnaziju u 1916./17. školskoj godini, mogu se bez pratioica upisati, svi pak ostali moraju doći u pratnji roditelja, srodnika ili od ovih izabranih odraslih lica na upis ili prijemu ispit.

Za školsku godinu 1917./18. ima da se plate ove dažbine:

- Upisnina za I. razred 10 kr.
- Upisnina za više razrede 8 kr.
- Školarina za cijelu godinu 40 kr.

Upisnina se plaća prilikom upisa za cijelu godinu u naprijed, a od školarine polovina prilikom upisa, a polovina početkom drugog tečaja između 1. i 8. februara.

Ove dažbine ne će se nikom oprostiti.

Djacima, koji zbog oskudice u prostoru ili iz drugog kog uzroka ne mogu biti primljeni, može se dozvoliti, da se u mjesecu julu podvrgnu ispitu iz školskih predmeta dotičnog razreda.

Molbe radi pripuštanja na taj ispit imaju se podnijeti vojnoj glavnoj guberniji odjeljenje 8/b. preko okružnog zapovjedništva do 1. juna 1918.

Da bi takvi djaci bili obavješteni o obimu predmeta, iz kojih će imati da polažu ispit, kao i o školskim knjigama, biće sastavljen spisak školskih knjiga po razredima i ovaj će se razaslati okružima.

Uz molbu za prijemni ispit mora molilac podnijeti posljednju školsku svjedodžbu o svršenoj školi ili u nedostatku ove uvjerenje one vlasti, koja je tačno obavještena o posljednjem školskom uspjehu i o svršenoj školi molioaca.

Ispiti iz predmeta VII. i VIII. razreda kao i ispiti zrelosti ne mogu se polagati u realnoj gimnaziji u Beogradu.

II. Poljoprivredni i zanatlijski zavod na Banjici.

Primanje u poljoprivredni i zanatlijski zavod na Banjici obaviće se 15. septembra o. g.

Primljeni mogu biti samo oni dječaci, koji su kao što treba svršili 4. razred osnovne škole, koji su umno i tjelesno normalno razvijeni i koji nisu mlađi od 12 ni stariji od 17 godina.

U tom zavodu uče se ovi zanati: Pekarski, kovački, bravarski, limarski, kolarski, stolarski, krojački, obućarski i lončarski.

Pored ovih zanata zanimae se i pitomci baštovanstvom i upućivaće se u školi teorijski iz raznih naročito zanatlijskih predmeta.

Molbi za prijem, upućenoj vojnoj glavnoj guberniji, ima se priključiti školska svjedodžba, krštenica, liječničko uvjerenje i revers roditelja ili staralaca, kojim se obavezuju, da će pune dvije školske godine ostaviti molioaca u zavodu. U molbi se ima još navesti, kakav zanat želi molilac da izuč; ali zapovjedništvu zavoda je slobodno, da po potrebi uputi molioaca na drugi zanat.

Ove molbe ima okružno zapovjedništvo da podnese s izvještajem o porodičnim prilikama moliočevim i sa svojim predlogom.

Za prijem u ovaj zavod dolaze u obzir u prvom redu dječaci c. i k. utočista za siročad, koji su napunili 12. godinu svoga života, zatim ostali dječaci bez roditelja i najzađ drugi, koji se dobrovoljno javu.

Pohađanje zavoda je besplatno ne plaća se ni upisnina, ni školarina, ni obskrba.

Dječaci, koji se budu pozvali radi prijema, imaju doći u pratnji roditelja, srodnika ili od ovih izabranih odraslih lica, a ako dolaze iz utočista za siročad, onda u pratnji jednog vojnika.

Ova je naredba upućena svim okružnim zapovjedništvima i zapovjedništvima realne gimnazije u Beogradu i poljoprivredno-zanatlijskom zavodu, a radi publikovanja ovdajšnjim dnevnim listovima „Belgrader Nachrichten“, „Belgradi Hitek“ i „Beogradske Novine“.

**Razne vijesti.**

**Tkivo od paučine.**

Još u srednjem vijeku pokušavale su žene da ispredaju konac iz paučine, koja se u lijepim jesenjim danima u velikoj množini nalazi; ali se trud nije isplaćivao i one su od toga odustale. Medjutim bilo je u raznim vremenima

ma ljudi, koji su o tome i dalje mislili, pa su pronašli vrste paukova, koje daju najviše i najbolje paučine. Od tih vrsta paukova najbolja je ona na ostrvu Madagaskaru (istočno od južne Afrike), koje je pod vrhovnom upravom Francuske. Treba znati da samo ženka proizvodi paučinu u većem obimu a u cilju pravljenja gnijezda za svoje mladunce. Ona dostiže veličinu od 5 cm. dok je mužljak mnogo manji. Ženka može dnevno da izbac i sebe vlakno od nekkih 2000 metara, ali je potrebno 18.000 takvih vlakana, da se iz njih isprede jak konac za šivenje, a 90 takvih vlakana jedva imaju jačinu jednog vlakna od svilobube. Osim toga potrebno je dvaput toliko paukova, koliko svilobuba za postizanje izvjesne težine prediva, a ovo je u pogledu kakovice kud i kamo bolje od svilobuba nego od paukova. Ipak ima ljudi, koji misle, da će se paučina moći u uspjehom upotrebiti kao surogat svile, te rade u tom pravcu. Napravili su malene kretke. U svakom odjeljenju zatvorena je po jedna ženka. Ona je tu tako stiješnjena, da ne može da se okreće. Kroz prednji otvor svoga odjeljenja prima potrebnu joj hranu, a kroz stražnji otvor viri joj stražnji dio tijela, iz koga ispušta vlakno. Čim se vlakno primjetiti, ono se pričvrsti za cijev, koja se automatski okreće, te oko sebe obavija vlakno. Na takvu jednu cijev mogu više hiljada vlakana od isto toliko paukova da se obaviju, a iz tih vlakana se poslije ispredaju jače žice za tkivo ili pletivo. Do sad je iz takvog pletiva izradjeno u razna vremena nekoliko pari rukavica, od kojih je jedan par dobila na dar bivša francuska carica Evgenija. Dosadašnji uspjesi ne stoje u pravilnoj razmjeri prema uloženom trudu u tom poslu, ili mogućnost nije isključena, da će dalja proučavanja i novi pronalasci uroditi željenim plodom, te od proizvodnje paučine stvoriti novu korisnu granu privrede i onda možemo još dočekati, da se i kod nas hrane paukovi, kao što se danas hrane svilobube.

**Kod ZGRUŠAVANJA KRVI u donjim dijelovima tijela, i HEMOROIDALNIH BOLOVA i štetnih posljedica sjedenja, najbolja je kućna njega sa**

**Hunyadi János**  
(Saxlehnerov gorki izvor)

BIĆETE POTPUNO ZADOVOLJNI. 832-VII

**Posljednje brzojavne vijesti.**

**Povratak Njegovog Veličanstva iz Černovica.**

Kb. Beč, 7. avgusta. Njegovo Veličanstvo povratilo se danas prije podne sa Svoga puta u Černovice opet u Beč.

**Car Vilim njemačkom Reichstagu.**

Kb. Berlin, 7. avgusta. Na poklonstveni brzojav, koji je predsjednik Reichstaga povodom spomen-slave na 4. avgusta upravio caru Vilimu, stigao mu je ovaj odgovor:

Primate Moju srdačnu hvalu za poklonstveni pozdrav, kojim ste povodom spomen-slave na 4. avgusta 1914. u ime zastupnika različnih staleža i poziva dali izražaja jednodušnoj i nepokolebljivoj odlučnosti njemačkog naroda. Duh, koji je pred tri godine na nezaboravan način izbio iz dubine narodne duše i koji je doveo do ogromnih djela u ovome ratu, taj duh živi i danas još dalje. To su dokazali naši hrabri borci i svih dana, kad su pod vodstvom svojih velikih vojda suzbili nečuvne napadače naših neprijatelja, to dokazuje i držanje stanovništva u pozadini, koje u prkos briga i odricanja tako muževno pokazuje svoju volju da se uzdrži do povoljnog svršetka; to najzađ dokazuje uspješan rad, koji je istočnu Prusku priveo novom životu, novom procvatu.

Ja se sjećam u ove tri teške godine dokazane i očelice snage našega naroda i siguran sam, da će narodu ozbiljno ali bez straha i pobjednički svladati sve unutarnje oprjke u mišljenju te izdržati do mira, koji će osigurati čast i veličinu naše domovine i dovesti nas sigurnijoj i srećnijoj budućnosti. — Vilim.

**Visoko odlikovanje austrijskog ministra predsjednika.**

Kb. Beč, 7. avgusta. Njegovo Veličanstvo podarilo je ministru predsjedniku dru. pl. Seidleru veliki krst Leopoldova reda, te mu je insignije ovoga visokog reda na Svom povratku iz Černovica u Beču u dvorskom vozu lično uručilo.

**Stockholmska konferencija.**

Pitanje o krivici zbog rata. (Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“) Stockholm, 7. avgusta. Socijalistička konferencija u Stockholmu određena je konačno za 9. septembra. Odgovor francuskih socijalista na upitni arak holandsko-socia-

lističkog odbora bavl se opširno pitanjem odgovornosti zbog rata i ističe, da su sebi u prvom redu Engleska i Francuska podijelile svijet a da se Amerika bavila kolonijalnim preduzećem. Maroko je došao u ruke Francuske i Španije nizom nasilnih akata, a slično je i Tripolis došao u posjed Italije. Balkanske države, umjesto da stvore balkanski savez, međusobno su se poklale za plijen, otef turskoj carovini. Njemačka, koja je kasno došla do svog ujedinjenja, ali se u velikom privrednom razvitku ojačala, morala je prirodno posvuda naići na konkurenta. Njezin pomnožio je razloge sukoba, a sam sukob ubrzati. Dogadjaji u julu 1914. g. dokazali su, da se ni jedna demokratska vlada nije mogla predočiti za ideju međunarodnog obraničkog suda. Jaurès je 31. jula 1914. namjeravao, da brzojavnim putem pozove Wilsona, neka Evropi ponudi obranički pravotrijek američke Unije, ali je njegovo umorstvo spriječilo njegovu namjeru.

**Novi ruski kabinet.**

Kb. Petrograd, 7. avgusta.

Reuter javlja: Kabinet je rekonstruisan. Kerenski ostaje ministar predsjednik a u isto vrijeme i ministar vojni te ministar za mornaricu; Pavlov je postao upraviteljem ratnog ministarstva. Lebedev upraviteljem ministarstva za mornaricu. Nekrasov je zadržao portfelj ministra za finansije i ostaje potpredsjednikom ministarskog savjeta; Tereščenko ostaje ministar spolnih poslova.

**Sala.**

**Razvod braka.**

Po preživjelom deseterogodišnjem braku dođoše mirovnom sudiji u Parisu muž i žena s molbom, da ih razvede. „Imate li djece?“ upita sudija. „Troje, dva sinčića i jednu ćerku“ — bijaše odgovor muževljeve — „pa zato smo i došli k vami da nam presudite, jer moja žena želi dvoje sebi da zadrži, a to isto želim i ja, pa ne možemo nikako da se složimo.“ „A hoćete li se zadovoljiti mojom presudom?“ „Hoćemo!“ E, onda idite kući i čekajte dok se rodi četvrto dijete! Muž i žena pogledaše najprije u ozbiljnog sudiju, zatim jedno u drugo i poslije nekoliko izmijenjenih riječi pokoriše se presudi i odoše. Poslije godinu sretno slučajno sudija muža i ženu, pa ih zapita, šta je s njihovim razvodom. Žena sramežljivo obori oči, a muž poče da se izvinjava: „Nova nevolja, gospodine sudiju, u mjesto jednog djeteta, rodila mi žena bližance te opet ne možemo pravedno da podijelimo djecu.“

**„Nema me nikako“.**

Došao trgovac s poslom iz manjeg grada u viši i hodao po gradu. Susretne ga jedan prijatelj pa će:

- Dobro došo!
- Bolje te našo!
- Kako si?
- Dobro, kako si ti?
- Kako ti je doma?
- Dobro, a kako u tebe?
- A gdje si ti?
- Evo me.

Razmnu se. Hodajući trgovac dalje susretne ga sad ovaj sad onaj prijatelj, a svaki se pita s njim istim redom kao najprije. Kad su mu dojadila ovaka pitanja i ispitivanja, posljednjemu prijatelju, kad ga je upitao: „A gdje si ti?“ odgovori posve oštro: „Ama nema me nikako, iadan bio!“

**Zagonetka.**

Učitelj: „Pazite, djeco! Sad ću vam zadati jednu zagonetku, pa koj od goineine, dobiće za nagradu jedan orah! Šta je to: Dok je čovjek mlad, on je želi, a kad je zadobije, on ne mari za nju?“

Stevica: „Ja znam, gospodine!“

Učitelj: „No, pa hajd kaži kad znaš!“

Stevica: „Žena!“

Učitelj: „A ko ti je to rekao?“

Stevica: „Moj otac.“

Učitelj: „Hm, gotovo da je tako. Evo ti orah. Ali ja sam, zadajući tu zagonetku, pomišljao na starost.“ \*

**U morskoj banji.**

Gospodin: „Casovi, provedeni u vašoj blizini, draga prijateljice, ostaće mi najdraži u mome životu. Praštam se s najvećim bolom u duši i ne ću vas nikad zaboraviti. O, kad bih vas mogao mojom nazvati!“

Dama: „Plemeniti prijatelju! Dugo sam se borila i rado bih vam uštedila ono najteže — ali ne smijem; moram vas pustiti da idete bez utjehe i bez nate. Oprostite mi, što sam vam do sad zatajila, a što sam vam trebala odavno reći: ja sam udata!“

Gospodin: „A ja oženjen!“

**Najveća svirepost.**

Jedan učiteljski list postavio je pitanje: Sta je najveća svirepost?, a odgovor je glasio: Kad se učitelju, koji ima ženu i djecu, poželi dobar apetit!

**Ženski sud.**

„No, Emilija — kako ti se dopada novi profesor?“

„Pa nije rđav čovjek — samo ima jednu manu: govori tako učeno, da se s njim ne može progovoriti ni jedna pametna riječ!“

CIJENE OGLASIMA:

Osmisla jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
Priposlano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

CIJENE OGLASIMA:

Osmisla jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . 10 helera
Priposlano: Petina jednog milimetar. retka (70 mm široko) staje . . . 40 helera
Bilješke: Petina jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . Kruna 4
Mali oglasnik: Jednostavna riječ 5 helera, sa masnim slovima 10 helera.

Dr. Života Janković

operator
leči i od ženskih, kožnih i
polnih bolesti. Prima od 2-3
po podne. Stan Takovska 17.
32121-1

Dentista F. B. Brill

Beograd.
Makedonska ulica broj 5.
(do pošte)
„Amerik. specijalista“



„ZUBE“ vještačke u zlatu i
u kaučuku. Sada se u
mome ateljeu izrađuje po
najboljem
originalnom
amerikanskom sistemu. Pri-
mam od 8-12 i 2-6.
823-1

Kupovine i prodaje

SAPUN ŽUČKAST DOMAĆI,
odličan kvalitet za pranje veša
prodajem jeftino. Cijene na
manje i veće količine u mojoj
radnji. K. Feldmann, Vuk Ka-
ragljeva ul. broj 8. sniže Beo-
gradskih Novina. 32018-2

PISAČU MAŠINU
i električni ventilator od
100-120 Volti kupujem. O-
bratiti se A. M. Binjiću, Bal-
kanska ulica 18. 32220-2

DVOKOLICE
(Čeže) polovne, sa jakim
federama na prodaju. Upi-
tati u kafant kod „Tri
paora“, preko puta Hotel
„Slavija“. 32249-2

Namještenja.

GOSPODJICA
Iz dobre kuće, nudi se za
prodavačicu u poslastičar-
nici ili delikatesnoj radnji.
Upitati uredništvo pod
„Prodavačica 455“.
32253-3

RADNJA
na Terazijama br. 15 traži do-
bro razvijenog učenika 32197

Radnji Milana Šuljagića,
berberina iz Čačka, potrebna
su dva berberska pomoćnika.
Javiti se mogu odmah 32215-3

Djevojka,
koja razumije njemački, vrjed-
na i pouzdana, iz bolje kuće.
Traži se stalno, za kućevan
posao, i da pomaže gospodji
u Trafici, Javiti se u k. k. Ta-
bak Trafik ul. Kralja Milana 35.
32237-3

Stanovi.

Izdaje se
zasebna moderna kuća Kape-
tan Mišina ulica br. 23.
32241-4

TRAŽI SE
lijepo namještena soba po
mogućstvu sa poslugom za
jednoga časnika pod šifrom
„Wohllwollend 455“. 32255-4

Razno.

VAŽNO ZA MLINARE
Industrijska radnja Ranka
Rankovića iz Dublaja preporu-
čuje svoje vodenične kamenje
kako za proste tako i za par-
ne mlinove.
Pošta Kruševac-Trstenik.
32184

Bakforeze,
stare knjige, slike, uljenom bo-
jom radjene, persijske čitme,
kao i antikvitete svih vrsta
traži da kupi jedan časnik. Po-
nude pod „Antikvitäten 454“
predati administraciji ovoga
ista. 32240-5

TRAŽI SE
radi prijema novca, da se
javi Petru Gjuricu, Prote
Mateja ulica 10, gospodja
Zorka Joković, učiteljica iz
Darosave. 32256-5

MOLI SE
svaki onaj, koji je našao
jedan novčanik sa 3 prte-
ne zlatna, koji je izgubljen
od opštine pa do Cvjetnog
trga, da preda u Kočinoj
ulici 24 uz pristojnu nagra-
du. Ružica ili. 32248-5

Mode-Salon
Mil. V. Zemanoviće Beo-
grad, Bitojska 28, prima na
izradu sve vrste ženske fo-
tete, kao elegantnih kosilma,
mantlova, bluzi, domaćih ha-
ljina i t. d. po najnovijoj mo-
di, cijene su umjerene.
32234-5

KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, Zene-
va. Tasi i Spiri Čičanović,
Zeneva. Otac umro prije mje-
sec dana. Javite se na Beo-
gradske Novine kako ste i šta
je sa zetom Dragomir. O
gledu ništa ne znamo. Ostali
gasi svi dobro, Lenka u Pirotu.
Pozdravlja vas Josif Čičanović
Leskovaz. 32205-8

Stevi Aćimoviću, Zeneva.
Molim vas pošaljite ovaj oglas
mome mužu Branku Zečeviću,
Nica, Emma 2. U Beogradu sam
radi na kuće. Do sada sam
primila od januara do juna 8
novčanik pošiljaka, ali si mi
ti zacijelo više poslao. Nešić
javlja oca, da je meni za oca
novac poslao i da ima moje
4 priznanice. Ja sam samo od
tebe novac primila i ni od ko-
ga više. I za Olgu od tebe
primih dvije uputnice: jedna
od Krnjača i jedna očeva.
Možda je novac rdjavo adre-
sovan. Ako je medju ove u-
putnice neka očeva, a ti si
rdjavo adresovao a nisi nazna-
čio za koga je, to odmah te-
legrafski pošalji novac na ni-
jovu adresu, a meni javi. Po-
zdrav Spasa Zečević, Kragu-
jevac. 32215-g

N. Vojkoviću, Paraćin.
Molim da se raspitate i me-
ne izvestite šta je sa mojim
sestrom Persidom. Ženom Ste-
ve Petkovića koja je sa svoje
čelovoro diece bježala do Ko-
sovske Mitrovice. Čula sam,
da se poslije vratila u Skoplju
gdje je i ranije živjela. Muž
joj novac šalje, a ne znam gdje
joj mogu poslati. U nared-
vam ostajem zahvalna Julka
B. Miladinovića, Resavska uli-
ca 66 Beograd. 32209-8

Jovanu Premoviću, Zene-
va. Izvestite Dragutina A-
tića, vojnog blagajnika, da sam
živa i zdrava. Novac što mi
je poslao nijesam dobila. No-
vac mi je potreban. Neka mi
pošalje na adresu: Julka A-
tićka, Niš, Epiškopska ulica 68.
32213-8

Jovanu Premoviću, Zene-
va. Molim javite po mogućstvu
odmah, mome mužu Danilu
Beli-Markoviću, pešad, potpo-
kovnika, da sam sa djetom
vratila se na stalno stanovanje
u Beograd, stanujem u Zori-
noj 34. U oskudici sam nov-
čanaj, molim javite mome mu-
žu, da mi odmah pošalje no-
vac preko Wiener Bank Ver-
eina u Beograd. Neka mi
svakog mjeseca šalje najmanje
600 fr. što mi je ta suma ne-
ophodno potrebna. Neka mi
piše, jer od kako je otišao ne-
mam ni riječi od njega. Mno-
go blagari, Kaja Dan. Beli-
markovića, Zorina 34, Beo-
grad. 32204

Stevi Aćimoviću, Zeneva.
Olga Bostić, učiteljica Šabac,
dostavlja vam, da se ni do
danas nisu kućama javili Ilija
Miletić vojniki VI puka II po-
ziva, vozar komore, profijant
kolona drinske divizije i Mi-
halo Pantelić vojniki VI puka
II poziva pekarске čete drinske
divizije. Marija Miletić i Deva
Pantelić iz Desića sreza po-
cerskog, Šabac, mole vas da
ih bezodvlačno izvestite na
njihove gornje adrese Olga
Bostić. A 2665

Mojoj majci Stojki i
ocu Milunu Petroviću, selo
Gornja Konjuša, srez pro-
kupacki, okrug toplički jav-
ljam, da sam zdravo. Dule
je živ i zdrav, često mi se
javlja. Šaljem mu i novac.
Mnogo brinete za vas i ja-
vite se istim putem. To
isto javljam i sestri Bosilj-
ki Lj. Nikolića, trgovca,
Niš, Hilendarska 8. Stojna
M. Radojičić iz Gornjeg
Milanovca XI. A 2667

Stevi Aćimoviću, Zene-
va. — Molim, da mi odmah
pošaljite moju invalidsku
pomoć, koja je riješena u
prvostepenom sudu za va-
roš Beograd 3. maja 1915.
godine, a koju sam primala
godišnje 360 dinara. Istu
nijesam primila od oktobra
1915. pa vas molim, da mi
što prije izvolite poslati,
pošto ni od koga nisam
ništa dobila. Blagodari vam
Julijana Ristić, Zorina ulica
31, Beograd. 32219-8

Jovanu Premoviću, Zene-
va. — Molim za izvestite,
da li je živ moj muž Živko
Lukić, vojniki I. čete, 2.
bataljona, 18. puka, I. po-
ziva iz Nemenikuća beo-
gradskih, koji se do danas
nije nikako javio. Na iz-
vješću biću vješto blago-
darna. Spasenija Lukića iz
Nemenikuća. 32222-8

Milutnu Kovačiću, Rue
de la Servette 31-I. Zeneva.
Molim, da me izvestite za
moga muža Iliju Nikolića,
dunavska municijona kolo-
na, 2. odjeljenja, 3. poziva,
kaplar, koji mi se do sada
nikako nije javio. Blago-
dari vam Milica Nikolić,
(Cabrnjika), Ciganska mala,
Smederevo. 32223-8

Stevi Aćimoviću, advo-
katu, Zeneva. — Obraćam
se vama sa molbom, da
nastanete, da se pošalje po-
moć ovoj dieci na ime njih-
ove invalide, koja im pri-
pada. Djeca Milan i Mika
poč. Jovana Radišića, po-
ručnika, koji je poginuo
1914.; a majka im umrla.
Stara su: jedan 9, a drugi
10 godina. Tako reči ostav-
ljene same sebi, ja sam ih
uzela k sebi, a za ove 3
godine nisu dobili ni pet
para od očeve invalide.
Anka Stefanović, Kamička
59, Šabac. 32225-8

Jovanu Premoviću, Zene-
va. — Budite tako dobri,
pa dostavite mome mužu
siljedeće: Nikoli Stefanoviću,
komesaru 3. željezničke
čete, poš. 599. Tvoje 4 karte
danas primih iz kojih vidim,
da si sa Dragomir i Žikom,
šta se oni ne javljaju? Čudi
me, da nijesi moje slike do
danas primio. Šaljem ti i
šestu preko Voje Petrovića,
inžinjerskog kapetana. —
Stanimir Gjuric mi se često
javlja. Niegovima sam ja-
vila, da je novac poslao. Ne
znam, jesu li primili. Kad
doduju položaju 100 kruna,
što je tebi dao. Uzmi od
kum Svete Pantelića 500
kruna. Dala sam kumici
Dari, nastani, da se invalida
djeci pošlje. Milan i Mika
položili ispit odlično. Piši u-
jaku Rajku, da su njegovi
svi zdravi. Takođe i ujaka
Gjoke stara majka još je
tamo seestra Kovička dobro.
Dragutin tetka Živanin
javlja se iz Londona. Teča
se često javlja. Djeca Mi-
lena, Bosa, Milan i Mika
ljube ruku. Pozdravlja te
Anka Stefanović, Komička
59, Šabac. 32224-8

Jovanu Premoviću, Zene-
va. — Molim budite i ovo-
ga puta ljubazni, pa dostavite
mome mužu Sveti
Panteliću, učitelju iz Lešni-
ce, komesaru glavnog in-
tendantskog voza drinske
divizije, broj pošte 24, slje-
deći oglas: Zdravo prijepi-
mo našoj kući u Lešnicu.
Svi smo zdravi. Javljam nam
češće o sebi i Bati. Posljed-
nje sam tri uputnice primi-
la od tebe. Molim te i u bu-
duće šalji preko nekog u
Šapcu na moju adresu u
Lešnicu. Svi te mnogo poz-
dravljamo i volemo, tvoja
Darinka Pentelić V. Lešni-
ca, Šabac, Etappenpost. A 2668

Jovanu Premoviću, Zene-
va. — Molim izvestite me,
šta je sa mojim mužem Dra-
gomir Miletićem, drea-
rom kragujevačke fabrike, a
sada je opet pri fabrici sa
ostalom majstorima bio. Ja-
vite mu, da sam u oskudici
sa djetom. Novac neka šalje
mjesečno. Ako je umro,
javite radničkom fondu, da
mi pošalji pomoć, jer imam
troje djece. Mnogo vam
blagodari Stanislava Mile-
tić, Mihajlova br. 5, Kragu-
jevac. B. 45

Jovanu Premoviću, Zene-
va. — Molim izvestite
Milana Ivanovića, vojnika,
pošta br. 28, da je porodica
živa i zdrava i neka nas
izvesti, šta je sa Vidosa-
vom Popovićem i Božanom
Bogojevićem. Za nas neka
ne brine. Blagodarna Stoj-
ka Ivanović, Godočice,
okrug kragujevački. B. 48

Jovanu Premoviću, Zene-
va. Molimo da doznate i nas
izvestite o našim sinovima:
Stanimiru Gordaniću iz No-
vog Sela, vojniku mitraljes-
kog odjeljenja, 2. konjičkog
puka drinske divizije, 1. po-
ziva i Dragicu Joviću iz
Novog Sela, vojniku 6. pu-
ka drinske divizije, 2. poziva,
jer o njima do danas
nemamo nikakva izvješćaja,
te smo u brizi. Na izvješćaju
blagodarni: Vićentije Gor-
danić i Smilja Jović, Novo
Selo, Šabac, K. u. k. Etap.
post. A 2668

Predsjednika Gornjo-Ja-
rinske opštine, Raška, uno-
javam, da me izvesti, da li
šta zna o Jefremu Mil-
ivojeviću, rodom iz istog
sela. Naprijed blagodari Mi-
ca J. Milivojević, Resav-
ska 70, Beograd. 32230-8

Jovanu Premoviću, Zene-
va. — Molim izvestite me,
šta je sa mojim mužem Dra-
gomir Miletićem, drea-
rom kragujevačke fabrike, a
sada je opet pri fabrici sa
ostalom majstorima bio. Ja-
vite mu, da sam u oskudici
sa djetom. Novac neka šalje
mjesečno. Ako je umro,
javite radničkom fondu, da
mi pošalji pomoć, jer imam
troje djece. Mnogo vam
blagodari Stanislava Mile-
tić, Mihajlova br. 5, Kragu-
jevac. B. 45

Jovanu Premoviću, Zene-
va. — Molim izvestite
Milana Ivanovića, vojnika,
pošta br. 28, da je porodica
živa i zdrava i neka nas
izvesti, šta je sa Vidosa-
vom Popovićem i Božanom
Bogojevićem. Za nas neka
ne brine. Blagodarna Stoj-
ka Ivanović, Godočice,
okrug kragujevački. B. 48

LJETNA POZORNICA



HOTEL TAKOVO

TERAZIJE 29.

DANAS
u Srijedu
8. augusta 1917.

u 9 s. na večer
PREDSTAVA

u korist beogradskih
dobrotvornih insti-
tucija.

Leteci psi.
B. BRUNS.
Niklas sa svojim prijateljem Niki.
Dva Leonasa.
Niederhofer.
Sugár Elza.
Lotte Pernold.
Karl Blumau.

U slučaju nepogodnog vremena predstava n. sall.
Od danas se prodaju karte u Hotelu „Takovo“.
Ulaznica vrijedi kao propusnica za gradjanska lica.

Točke govorenja i pjevanja od danas sa novim repertoarom.

Mih. II. Ristić - Čačak

Toml Živanicu, Zeneva.
— Grozdijana Božovića iz
Prislonice, molim vas da
izvestite njenog muža Mi-
loša Božovića, obveznika
inžinjerskog bataljona mo-
ravske divizije, 2. poziva,
da njegove karte dobijaju
i da, su kod kuće svi zdravo.
Neka se on češće javlja i
neka pozdravi Sredoja Pe-
jovića i ostale. — Radojka
Petrovića iz Priljevora, srez
ljubički, molim za izvješćaj o
svome sinu Vojislavu Mil-
ivojeviću, obvezniku mitraljeskog
odjeljenja, 10. puka, 1. poziva.
R. 846

Gradjanski sud c. i k. okružnog
zapovjedništva Beograd-grad.
Br. 2373/5-1917.

Objava.

Vjerovnici zaostavštine Arse Atanackovića i njegove žene
Lenke iz Beograda, Pop Lukina ulica, br. 24. imaju svoja po-
traživanja do 15. septembra 1917. kod ovoga suda prijaviti ili
toga dana prije podne u 9 sati, pred sud predstati, inače će se
zaostavština bez obzira na njihova potraživanja raspraviti.

Beograd, 1. avgusta 1917.
Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva
Beograd-grad. 32251

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad
Br. 2808/4-1917.

Objava.

Vjerovnici zaostavštine Julke Dačić iz Beograda, Bito-
jska ulica br. 65. imaju svoja potraživanja do 15. septembra
1917. kod ovoga suda prijaviti ili toga dana prije podne u 9
sati, pred sud predstati, inače će se zaostavština bez obzira na
njihova potraživanja raspraviti.

Beograd, 2. avgusta, 1917.
Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beo-
grad-grad. 32250

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad.
Br. 2854/2-1917.

Objava.


Vjerovnici zaostavštine Blagoja Ilića iz Mladenovca, imaju
svoja potraživanja do 15. septembra 1917. kod ovoga suda pri-
javiti ili toga dana prije podne u 9 sati, pred sud predstati,
inače će se zaostavština bez obzira na njihova potraživanja ras-
praviti.

Beograd 1. avgusta 1917.
Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjed-
ništva Beograd-grad. 896

RADIONICA ZA PARNO FARBANJE I ČIŠĆENJE

BEOGRAD G. FISERA BEOGRAD
Knežev Spomenik Knežev Spomenik
prima na bojadanje i čišćenje ženska, muška i dječija
odijela. Preporučuje se p. g. trgovcima za bojadanje što-
tova, platna, fulova i t. d. Cijena umjerena, izradba ukusna.
32142

Preporučujemo



trgovcima ovdje i u unutrašnjosti Sandale u
solidnoj izradi po umerenoj ceni.
Braća Pinkas Stain
Kralja Milana 51 — Beograd
32183

HOTEL LONDON

Beograd, Kralja Milana br. 82. 871
U blizini željezničke stanice. Tramvajska postaja. Sobe
za prenoćište, po utvrđenom cjenovniku. Dobar kost
u hotelskom restoranu. Hotelijer Jovan Savić.

Našem dragom

Gjuri Nikoliću
gradjevinaru.

davaćemo četrdeseto dnevni pomen u
crkvi na novom groblju u petak 10.
ov. mj. u 10 sati prije podne.

Beograd, Prote Mateja ul. ca 8.

Ožalošćeni:
supruga: Sofija; sestra: Anka
Mandušić i ostala rodbina.
32238

Izveštavamo naše srodnike i prijatelje,

da ćemo 11. ov. mjes. davati po-
lugodišnji pomen našem milom i nikad
nezaboravljenom sinu, odnosno bratu

Dragoljubu Tucakoviću

djaku trgovačke akademije

Do groba ožalošćeni:

otac: Živojin Tucaković, trgo-
vac iz Kragujevca; braća: Pa-
vle Tucaković, lekar, Dragu-
tin, knjigovodja; sestra: Draga
i ostala mnogobrojna familija.
Kragujevac, avgusta 1917.

Izveštavamo srodnike i prijatelje, da ćemo

našem dragom i milom jedincu sinu, bratu, šu-
raku i ujaku

Aleksandru -- Aci D. Ćirkoviću

trgovcu ovdashnjem

davati polu-godišnji pomen u subotu 11-og
Augusta u 10 1/2 sati u Sabornoj crkvi.

Beograd, 8. avgusta 1917.
Resavska ulica 19.

Ožalošćeni:
mat: Milica; sestre: Danica, Jelena, Ljubica; zetovi: Ignat Bailoni,
Mr. Mileta Novaković; sestrić i sestričine. 32257

Dara D. Jovanović s djetom i osta-
lom porodicom davaće svom milom i
neprežaljenom

Dragom D. Jovanoviću

članovniku uprave monopola
polu-godišnji pomen u ponedjeljak 13.
avgusta u 11 sati u crkvi sv. Nikole na
Novom groblju.

Beograd, jula 1917.
Studenička ulica br. 2. 32247

Još salomljena srca i punog bola za dobrim sinom

i nježnim bratom

Dragoslavom — Milom

gimnazistom III god.
a neumitna smrt otrže nam iz zagrljaja dobrog i dra-
gog supruga i njeznog oca

Živojina — Žiku P. Josimovića

koji preminu 29. jula 1917. god. o ovome svom bolu
izveštavamo srodnike, prijatelje i poznanike moleći ih
za tiho saučestće. Vječito blagodarost dugujemo
g. Vasilju Markoviću, inžinjeru, koji nas o smrti
našeg dragog pokojnika odmah izvijesti.

Mionica, augusta 1917.
Vječito ožalošćeni: supruga: Sava; kćeri:
Zorka, Bosiljka, Stojanka, Jelena i Pe-
trija; sinovi: Predrag i Gjorgje i ostala
familija.
32231

Duboko ožalošćena porodica Ilije Gojkovića

izveštava svoje srodnike i prijatelje,
da će svome dobrom, milom, plemenitim
i nikad neprežaljenom pokojniku

Iliji M. Gojkoviću

davati šestomjesečni pomen u subotu 11.
avgusta u 10 1/2 sati prije podne u Vazne-
senskoj crkvi.
Beograd, Poslanička ulica 26. 32226

Javljam srodnicima i prijateljima, da je naš dragi

Ljubomir J. Badjak

preminuo, poslije dugog bo-
lovanja 18. jula, 1917. god.
Mladenovac.

Ožalošćeni:

tužna supruga: Danica; djeca:
Janko, Milan, Kruna, Simka i
ostala porodica.
32242

Moj mili i dragi suprug

Milan Mihajlović

punomoćni ministar u penziji

preminuo je poslije dužeg bolovanja
6. ov. mjeseca u 11 sati prije podne.

Pogreb će biti 8. ov. mjeseca u 10
sati prije podne, iz kapele na Novom
groblju.

Beograd, 7. Avgusta 1917.
Dobračina ulica 44.

Ožalošćena supruga: Mara.
32245

S bolom u duši javljam

srodnicima i prijateljima tužnu
vijest, da je 3. maja ove go-
dine daleko od nas preminula
naša mila, dobra i nikad ne-
prežaljena

Danica B. Bugarski

apotekara iz Brusa

Ožalošćeni:
djeca: Dimitrije, Radmila i Mi-
lutin; sestra: Hristina St. Ra-
dojković; brat: Lazar Krčedi-
nac; sestričina: Bosa V. Lučić;
zet: inžinjer Veselin Lučić i
ostala rodbina.
898